

OTVORENI PARLAMENT



Skupština Crne Gore

Bilten o radu Skupštine Crne Gore ♦ Elektronsko izdanje ♦ Izlazi mjesečno ♦ Godina III ♦ Broj 27 ♦ Maj 2013. godine

UVOD

Poštovane čitateljke i čitaoci,

Pred vama su najvažnije informacije o aktivnostima Skupštine Crne Gore u periodu od 1. do 31. maja, koje u formi mjesečnog biltena „Otvoreni parlament“ priprema Služba Skupštine Crne Gore.

U maju je Skupština usvojila devet zakona, kao i jednu odluku i jedan zaključak: Odluku o otvaranju parlamentarne istrage i formiranju Anketnog odbora radi prikupljanja informacija i činjenica o događajima koji se odnose na rad državnih organa povodom objavljivanja audio snimaka i transkripta sa sjednica organa i tijela Demokratske partije socijalista i Zaključke o izgrađivanju povjerenja u izborni proces. Na petoj sjednici prvog redovnog zasjedanja, predsjednik Crne Gore Filip Vujanović položio je zakletvu pred poslanicima Skupštine Crne Gore.

Odbori su razmotrili 15 predloga zakona, dva predloga odluka i jedan predlog zaključka, a pored toga, razmotrili su niz izvještaja i sproveli druge aktivnosti u okviru nadzorne uloge.

Tema broja ovog mjeseca je inovirana Internet prezentacija Skupštine Crne Gore, koja je u funkciji od 21. maja 2013. godine. Novi vebsajt, koji je redizajniran i znatno sadržinski obogaćen, u potpunosti je sopstvenim kapacitetima realizovala Služba Skupštine Crne Gore.

Bilten se objavljuje svakog mjeseca kao dio programa „Otvoreni parlament“, kojim Skupština teži da približi svoj rad građanima Crne Gore. Smatramo da je ova publikacija veoma značajna kao pouzdan izvor informacija o radu Skupštine i nadamo se da će vam biti od koristi.

Ostajemo otvoreni za vaše komentare i sugestije, kao i kritike koje nam mogu pomoći da naš rad učinimo što kvalitetnijim.

S poštovanjem,

Služba Skupštine



ZAKONODAVNA I NADZORNA AKTIVNOST

Na trećoj sjednici prvog redovnog zasjedanja Skupštine Crne Gore u 2013. godini, usvojeni su sljedeći zakoni: Zakon o željeznici, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lukama, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti, Zakon o dopuni Zakona o strancima i Zakon o izmjeni Zakona o isplati deviznih sredstava građana položenih kod Dafiment banke AD Beograd i Banke privatne privrede DD Podgorica položenih kod preduzeća Jugoskandik DD Beograd.

Takođe, usvojene su izmjene i dopune finansijskih planova za 2013. godinu šest samostalnih regulatornih tijela i to: Regulatorne agencije za energetiku, Agencije za lijekove i medicinska sredstva, Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Agencije za elektronske medije, Komisije za hartije od vrijednosti i Agencije za nadzor osiguranja.

U okviru tačke Izbori i imenovanja, za viceguvernera Centralne banke Crne Gore izabran je Nikola Fabris.

Skupština je dala saglasnost na Statut Agencije za nadzor osiguranja, i upoznala se sa tehničkim izvještajem o radu Anketnog odbora za prikupljanje informacija i činjenica o korupciji u privatizaciji Telekomu Crne Gore.

Bilten je dio programa „Otvoreni parlament“, koji za cilj ima povećanje transparentnosti rada Skupštine Crne Gore i učešća građana u parlamentarnim aktivnostima. Bilten uređuje Služba Skupštine.

Na petoj sjednici prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2013. godini, predsjednik Crne Gore Filip Vujanović položio je zakletvu pred poslanicima Skupštine Crne Gore.

Na sedmoj sjednici prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2013. godini, usvojeni su Zaključci o izgrađivanju povjerenja u izborni proces, kao i Odluka o otvaranju parlamentarne istrage i formiranju Anketnog odbora radi prikupljanja informacija i činjenica o događajima koji se odnose na rad državnih organa povodom objavljivanja audio snimaka i transkripta sa sjednica organa i tijela Demokratske partije socijalista. Predlog zakona o proglašenju izbora za Predsjednika Crne Gore održanih 7. aprila 2013. godine nedemokratskim – nevažećim, nije dobio potrebnu većinu.

Premijerski sat i poslanička pitanja:

Na šestoj (posebnoj) sjednici prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2013. godini, u okviru tačke dnevnog reda „Premijerski sat i poslanička pitanja“, na pitanja poslanika odgovarali su predsjednik Vlade Crne Gore Milo Đukanović i predstavnici Vlade. Predsjedniku Vlade postavljeno je šest pitanja, dok su predstavnicima ministarstava postavljena 44 pitanja, kao i tri dopunska.

Predlozi zakona razmatrani na odborima:

- **Predlog zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti** razmotrili su Zakonodavni odbor i Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje i predložili su Skupštini da ga usvoji.
- **Predlog zakona o organskoj proizvodnji** razmotrio je Zakonodavni odbor i predložio Skupštini da ga usvoji.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima** razmotrili su Zakonodavni odbor i Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu i predložili su Skupštini da ga usvoji.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost** razmotrio je Zakonodavni odbor i predložio Skupštini da ga usvoji.
- **Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju** razmotrio je Zakonodavni odbor i predložio Skupštini da ga usvoji. Predlog zakona je razmotrio i Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje, koji ga nije podržao i predložio je Skupštini Crne Gore da ga ne usvoji.
- **Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o izmjenama i dopunama Sporazuma TRIPS (Sporazum o trgovinskim aspektima prava**

intelektualne svojine) razmotrio je Zakonodavni odbor i predložio Skupštini da ga usvoji.

- **Predlog zakona o potvrđivanju Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima** razmotrio je Zakonodavni odbor i predložio Skupštini da ga usvoji.
- **Predlog zakona o socijalnom stanovanju** razmotrio je Zakonodavni odbor i predložio Skupštini da ga usvoji.
- **Predlog zakona o dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima** razmotrio je Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu i predložio Skupštini da ga usvoji.
- **Predlog zakona o međunarodnom privatnom pravu** razmotrio je Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu i predložio Skupštini da ga usvoji.
- **Predlog zakona o potrošačkim kreditima** razmotrio je Odbor za ekonomiju, finansije i budžet i predložio Skupštini da ga usvoji.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju** razmotrio je Odbor za ekonomiju, finansije i budžet i predložio Skupštini da ga usvoji.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore** razmotrio je Odbor za ekonomiju, finansije i budžet sa aspekta uticaja predloženih rješenja na budžet Crne Gore, koji je odlučio da Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu dostavi pozitivno mišljenje.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu** razmotrio je Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport i predložio Skupštini da ga usvoji.
- **Predlog zakona o proglašenju izbora za Predsjednika Crne Gore, održanih 7.04.2013. godine, nedemokratskim – nevažećim** razmotrio je Zakonodavni odbor i pozitivno se izjasnio. Predlog zakona razmotrio je i Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu, koji je predložio Skupštini da isti ne usvoji.

Predlozi drugih akata razmatrani na odborima:

- **Predlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Crne Gore** razmotrili su Zakonodavni odbor i Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu i predložili su Skupštini da ga usvoji.
- **Predlog odluke o otvaranju parlamentarne istrage i obrazovanju Anketnog odbora radi prikupljanja informacija i činjenica o događajima koji se odnose na rad državnih organa, povodom objavljivanja audio snimaka i transkripta sa sjednica organa i tijela Demokratske**

partije socijalista razmotrili su Zakonodavni odbor i Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu i predložili su Skupštini da ga usvoji.

- **Predlog zaključaka o izgrađivanju povjerenja u izborni proces** razmotrili su Zakonodavni odbor i Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu i predložili su Skupštini da ga usvoji.

Ostale aktivnosti radnih tijela:

- Na jedanaestoj sjednici **Ustavnog odbora**, održanoj 7. maja, nastavljen je rad na ustavnim promjenama. Razmatrani su i mehanizmi koji treba da unaprijede rješenja posvećena Državnom tužilaštvu. Na dvanaestoj sjednici, održanoj 8. maja, dominantna tema je bilo pitanje Državnog tužilaštva. Takođe, analizirana su i rješenja koja treba da unaprijede prethodno definisani model.
- Na sedmoj sjednici **Odbora za bezbjednost i odbranu**, održanoj 9. maja, razmotreni su i usvojeni: Izvještaj o radu Ministarstva odbrane za 2012. godinu, Izvještaj o stanju u Vojsci Crne Gore za 2012. godinu i Izvještaj o upotrebi jedinica Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama, mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu u 2012. godini. Na osmoj sjednici, održanoj 9. maja, razmotreni su i usvojeni Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova za 2012. godinu i Izvještaj o stanju sistema zaštite i spašavanja u Crnoj Gori u 2012. godini. Na devetoj sjednici, održanoj 24. maja, razmotren je Izvještaj o radu Agencije za nacionalnu bezbjednost za 2012. godinu.
- Na osmoj sjednici **Odbora za međunarodne odnose i iseljenike**, održanoj 23. maja, razmotren je i podržan predlog da se za izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore pri Svetoj Stolici, na rezidentnoj osnovi, imenuje Veselin Šuković, kao i predlog da se za funkciju izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Bugarskoj, na rezidentnoj osnovi, imenuje Milomir Mihaljević.
- Na desetoj i jedanaestoj sjednici **Odbora za ekonomiju, finansije i budžet**, održanim 27. maja, razmotren je Izvještaj Državne revizorske institucije o reviziji državnih garancija Vlade Crne Gore izdatih u 2010. i 2011. godini, kao i preporuke DRI koje su strukturane u četiri cjeline: ranije preporuke DRI vezane za izdavanje državnih garancija, analiza propisa sa predlogom izmjena i dopuna, analiza ekonomskih pokazatelja i rizika, kao i nadzorna funkcija. Takođe, Odbor je razmotrio Informaciju o postupanju elektroenergetskih subjekata po nalazima Regulatorne agencije za energetiku, u okviru koje je dat predlog da se hitno izmijeni Zakon o energetici. Na sjednici je ocijenjeno potrebnim da se razmotri mogućnost predlaganja izmjena Zakona o energetici u dijelu koji se odnosi na član 59 i član 60. Na

jedanaestoj sjednici, Odbor je usvojio Izvještaj o radu za 2012. godinu.

- Na desetoj sjednici Odbora za ljudska prava i slobode, održanoj 16. maja, Odbor se upoznao sa Informacijom o međunarodno-pravnim postupcima protiv Crne Gore, koja pored statističkih pokazatelja sadrži i preporuke za preventivno uklanjanje slabosti unutar pravnog sistema koje bi mogle biti povod za nove predstavke protiv Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava. U nastavku devete sjednice, održane 17. maja, Odbor za ljudska prava i slobode održao je kontrolno saslušanje nacionalnog koordinatora ECRI-ja za Crnu Goru, Blanke Radošević-Marović, pomoćnice ministra za ljudska i manjinska prava. Na jedanaestoj sjednici održanoj 24. maja, Odbor je razmotrio i podržao Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2012. godinu i Izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka u Crnoj Gori za 2012. godinu, predloživši Skupštini da ove akte prihvati. U okviru tekućih pitanja, Odbor se upoznao sa dopisom Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, kojim od Odbora traži podršku u nastojanju da se obezbijede, prije svega, finansijski uslovi za adekvatnu primjenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, navodeći da je nedovoljna kadrovska ekipiranost Agencije. Odbor je zatražio da Agencija blagovremeno dopuni dopisom preciziranjem podataka u kojima će se navesti za koje konkretne poslove im je neophodan kadar, odnosno finansijska sredstva, nakon čega bi Odbor zahtjev prosljedio nadležnom Ministarstvu finansija.
- Na trećoj sjednici **Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje**, održanoj 9. maja, usvojeni su Izvještaj o radu Odbora za 2012. godinu i Plan rada Odbora za 2013. godinu.
- Na četvrtoj sjednici **Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport**, održanoj 29. maja, članovi Odbora diskutovali su na temu „Dinamika i kvalitet rada Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Skupštine Crne Gore“.
- Na sedmoj sjednici održanoj 9. i 10. maja, **Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje** se upoznao sa Izvještajem o radu Odbora u 2012. godini i utvrdio Plan rada Odbora za 2013. godinu.
- Na osmoj sjednici **Administrativnog odbora**, održanoj 8. maja, održano je konsultativno saslušanje kandidata za jednog člana Senata Državne revizorske institucije, i to: Biljane Vuksanović, Neli Ćuković, Dragoslava Minića i Radula Žurića. Na devetoj sjednici, održanoj 24. maja, utvrđen je Predlog odluke o imenovanju jednog člana Senata Državne revizorske institucije. Odbor je većinom glasova odlučio da predloži Skupštini Crne Gore da za člana Senata Državne revizorske institucije imenuje kandidata Radula Žurića.

NOVOSTI IZ SKUPŠTINE



Inauguracija Predsjednika Crne Gore

Na petoj sjednici prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore 20. maja 2013. godine predsjednik Crne Gore Filip Vujanović položio je zakletvu pred poslanicima Skupštine Crne Gore.

Sjednici su, pored poslanika, prisustvovali predstavnici Vlade, sudstva, tužilaštva i diplomatskog kora. Sjednica je održana u Vladinom domu na Cetinju.

Podsjećamo da su predsjednički izbori održani 7. aprila 2013. godine. Konačne rezultate izbora Državna izborna komisija saopštila je 22. aprila 2013. godine, po kojima je kandidat Filip Vujanović pobjedu odnio sa 51,21% glasova, odnosno za njega je glasalo 161.940 građana, dok je njegov protivkandidat Miodrag Lekić osvojio 48,79% glasova, odnosno za njega je glasalo 154.289 građana.

Na Lovćenu tradicionalno obilježen 21. maj – Dan nezavisnosti

Povodom Dana nezavisnosti Crne Gore, 21. maja, predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić tradicionalno je, uz vojne počasti, položio lovorov vijenac na Njegošev spomenik na Jezerskom vrhu na Lovćenu.

„Na oltaru slobode Crne Gore čestitam crnogorskim građanima, de god da su, u bijelom svijetu i domovini ovaj dan obnove crnogorske nezavisnosti. Ovaj dan koji simboliše milenijum trajanja Crne Gore kao jedine južnoslovenske države koja je čuvala baklju slobode onda kada je ugasla na svim ovim prostorima. I zato jeste Lovćen simbol slobode svih južnoslovenskih naroda. I Crna Gora nije sebična, čuvala je slobodu za sve kao što sada želi da dijeli evropske slobode sa svima ostalima u regionu. Ali ovaj dan je ipak poseban. I ova godina je posebna jer je 200. godina od Njegoševog rođenja, na sve nas gledaju njegova djela, njegovo dostignuće, i mi smo u obavezi više. U obavezi da bar malo budemo bastaduni onoga što je on bio, da

budemo dosljedni i odgovorimo ovoj krizi, da budemo dostojni i čuvamo ovu domovinu, da budemo dostojni i pokažemo snagu države. Koliko je bilo pravde u Crnoj Gori toliko je bilo i Crne Gore. I što bude snaga pravde veća, to će Crna Gora biti jača. I ovo je dan kada treba da se osvrnemo na sve prave vrijednosti koje su nam precizno stvorili, na sva njihova dostignuća, da sa tom emocijom skupimo snage da do idućeg praznika učinimo više. Neka vam je srećan 21. maj, dan ponovne slobode Crne Gore.“

I ove godine povodom Dana nezavisnosti, održan je tematski Šednik na gumnu: „200 godina od rođenja državotvorca i pjesnika“. Predsjednik Krivokapić je nakon uvodne besjede razgovarao sa studentima Pravnog fakulteta i Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore, Fakulteta pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica i Pravnog fakulteta Univerziteta Mediteran.

Održana Konferencija predsjednika parlamenata Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECIP)

Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Suljo Mustafić učestvovao je na Konferenciji predsjednika parlamenata Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECIP PD), koja je u okviru makedonskog predsjedavanja ovoj inicijativi održana u Ohridu, u periodu od 26. do 28. maja.

Na Konferenciji je bilo riječi o novim izazovima ekonomske krize, ulozi nacionalnih parlamenata i regionalnoj interparlamentarnoj saradnji. Takođe, predstavljen je i izvještaj Radne grupe SEECIP PD, koja je formirana s ciljem osmišljavanja modaliteta i davanja smjernica za dalje jačanje ove inicijative, što bi u konačnom dovelo do formiranja Parlamentarne skupštine Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi.

Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Suljo Mustafić je u svom obraćanju istakao da je Crna Gora definisala regionalnu saradnju kao jedan od najznačajnijih spoljnopolitičkih prioriteta i da, kroz spremnost za uspo-

stavljanje saradnje u ovom domenu, aktivno učestvuje u radu brojnih regionalnih organizacija i inicijativa.

Na marginama konferencije, potpredsjednik Mustafić sastao se sa predsjednikom Velike narodne skupštine Turske Džemilom Čičekom, prvim zamjenikom predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Miloradom Živkovićem, i imao neformalne susrete sa predsjednikom Narodnog sabora Makedonije Trajkom Veljanoskim, predsjednikom Hrvatskog sabora Josipom Lekom i predsjednikom Narodne skupštine Republike Srbije Nebojšom Stefanovićem.

Konferencija predsjednika parlamenata Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi završena je usvajanjem zajedničke izjave, uz poziv da se inauguralna sjednica Parlamentarne skupštine SEECIP-a održi u Bukureštu, tokom rumunskog predsjedavanja ovom inicijativom.

Održano Proljećnje zasijedanje PS NATO-a u Luksemburgu

Proljećnje zasijedanje Parlamentarne skupštine NATO-a održano je od 17. do 20. maja 2013. godine u Luksemburgu. Zasijedanje je okupilo oko 300 parlamentaraca iz NATO-a i partnerskih zemalja, koji su diskutovali o aktuelnim pitanjima u vezi sa transatlantskom bezbjednošću. U ime Skupštine Crne Gore, u radu skupa su učestvovali članovi Stalne delegacije Borislav Banović i Obrad Mišo Stanišić, kao i poslanik Vasilije Lalošević.

Plenarnu sjednicu su 17. maja otvorili predsjedavajući Parlamentarnoj skupštini NATO-a Hju Bejli, predsjednik Vlade Luksemburga Žan-Klod Junker, predsjednik Parlamenta Luksemburga Loran Mosar i generalni sekretar NATO-a Anders Fog Rasmussen. Proljećnje zasijedanje Parlamentarne skupštine NATO-a počelo je sastankom sekretara delegacija, na kojem su predstavljeni Nacrt plana rada Stalnog komiteta, organizacioni elementi skupa, kao i aktivnosti Parlamentarne skupštine NATO-a u narednom periodu.

Nakon uvodnih obraćanja, uslijedio je Zajednički sastanak Parlamentarne skupštine i Sjeverno-atlantskog savjeta. Tokom sastanka bilo je riječi o tranziciji u Avganistanu, bezbjednosnim izazovima, mogućnostima, resursima i obavezama Alijanse, implikacijama za razvoj na Srednjem istoku i Sjevernoj Africi, nacionalnim i institucionalnim partnerstvima, sa posebnim osvrtom na saradnju sa EU, kao i o politici otvorenih vrata. U okviru diskusije, poslanik Borislav Banović je govorio na temu „Politika otvorenih vrata“ i iznio očekivanja da će Crna Gora na sljedećem samitu dobiti poziv za članstvo.

Drugog dana Proljećnjeg zasijedanja održane su sjednice Političkog komiteta, Komiteta za civilnu dimenziju bezbjednosti i Komiteta za ekonomiju i bezbjednost.

U nastavku rada, održane su sjednice Komiteta za odbranu i bezbjednost i Komiteta za nauku i tehnologiju, a potom je uslijedila sjednica Stalnog komiteta, kojom je i okončan rad skupa.

Generalni sekretar Parlamenta Grčke Atanasios Papaioanu u posjeti Skupštini Crne Gore

Generalni sekretar Parlamenta Grčke Atanasios Papaioanu boravio je sa saradnicima u posjeti Skupštini Crne Gore, 10. maja 2013. godine, i tom prilikom sastao se sa generalnim sekretarom Skupštine Crne Gore Damirom Davidovićem, predsjednikom Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Aleksandrom Damjanovićem, kao i članovima Odbora za evropske integracije Jovanom Martinovićem i Dritanom Abazovićem.

Generalni sekretar Skupštine Crne Gore Damir Davidović je sagovornike upoznao sa načinom rada i unutrašnjom organizacijom Skupštine Crne Gore, kao i sa nadležnostima Kolegijuma Skupštine i radnih tijela, s posebnim osvrtom na nova radna tijela obrazovana posljednjim izmjenama Poslovnika Skupštine. Generalni sekretari su uporedili zakonodavnu praksu dva parlamenta, sa posebnim akcentom na skraćeni postupak donošenja zakona. Takođe su razmijenili mišljenja o budžetskim pitanjima vezano za parlament, naročito o prioritetima u uslovima ekonomske krize.

Sagovornici su ukazali na značaj stručnog osposobljavanja administracije parlamenta, dok je Papaioanu istakao važnost usavršavanja u oblasti prava EU, posebno kroz neposredan uvid u procedure i prakse institucija EU. U tom smislu ocijenio je kao veoma dobar pristup da predstavnici Službe Skupštine Crne Gore učestvuju u procesu skrininga i drugim aktivnostima, u cilju sticanja znanja koja im omogućavaju kvalitetniju podršku poslanicima u njihovom budućem radu.

Na sastanku generalnog sekretara Parlamenta Grčke Atanasiosa Papaioanua sa predsjednikom Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Aleksandrom Damjanovićem bilo je riječi o parlamentarnom budžetu i proceduri njegovog donošenja. Sagovornici su konstatovali da je puna transparentnost trošenja sredstava poreskih

obveznika, naročito u vremenu ekonomske krize, najbolji odgovor parlamenta u korist jačanja finansijske odgovornosti. Na kraju, ocijenjeno je da treba jačati saradnju između dva parlamenta razmjenom iskustava, naročito u oblastima koje se odnose na evropske integracije.

Članovi Odbora za evropske integracije Jovan Martinović i Dritan Abazović su upoznali goste sa izmjenama Poslovnika Skupštine Crne Gore, kao i formiranjem Odbora za evropske integracije. Istaknut je značaj dalje podrške evropskoj perspektivi Crne Gore i s tim u vezi, poslanici su informisali generalnog sekretara Parlamenta Grčke o dosadašnjim rezultatima postignutim na putu integracije Crne Gore u EU. Najzad, na sastanku je iskazano obostrano interesovanje za organizovanje konsultacija u polju evropskih integracija, koje bi bile prilika za unapređenje sveukupne saradnje Crne Gore i Grčke.

Generalni sekretar Parlamenta Grčke Atanasios Papaioanu posjetio je i demokratske radionice Skupštine Crne Gore, gdje je imao priliku da razgovara sa učenicima OŠ „Bajo Pivljanin“ iz Plužina. On je učenike upoznao sa značajem demokratije, podjelom vlasti i ulogom građana u donošenju odluka. Papaioanu je saopštio da je impresioniran ovim projektom, posebno sa aspekta jedinstvenog pristupa i benefita koji se njegovom implementacijom ostvaruju za najmlađe generacije u društvu.

Prilikom razgovora sa učenicima OŠ „Bajo Pivljanin“, generalni sekretar Parlamenta Grčke Atanasios Papaioanu je pozvao učesnike radionice da dođu u Atinu i obiđu Parlament Grčke. Tim povodom, putem Službe Skupštine, poziv je upućen i zvanično, tako da će osam učenika devetog razreda ove škole posjetiti Grčku.

TEMA BROJA



Inovirana internet prezentacija Skupštine Crne Gore

Od 21. maja 2013. godine u funkciji je inovirana internet prezentacija Skupštine Crne Gore. Vebsajt je redizajniran i sadržinski znatno obogaćen, u skladu sa aktuelnim tehničkim dostignućima, značajno uvećanim parlamentarnim aktivnostima i, prije svega, potrebama građana. Inovirani vebsajt, kao i njegovo održavanje, u potpunosti je, sopstvenim kadrovskim, tehničkim i finansijskim kapacitetima, realizovala Služba Skupštine, odnosno Odsjek za informacionu tehnologiju, u saradnji sa ostalim organizacionim jedinicama.

Skupština Crne Gore izuzetnu pažnju posvećuje odnosima sa javnošću, stalno unapređujući transparentnost i otvorenost rada, u cilju ostvarivanja čvršće veze i bolje komunikacije sa građanima. Nastoje se stvoriti što efikasniji mehanizmi informisanja o aktivnostima poslanika, što uključuje i korišćenje domena informacionih tehnologija.

Krajem 20. vijeka, razvoj informacionih tehnologija je postavio nove standarde i izazove u komunikaciji – kako informaciju učiniti što dostupnijom, u što kraćem vremenskom roku. Te zadatke su dobili i parlamenti, koji su na svoje prve internet sajtove postavljali osnovne informacije o parlamentarnoj istoriji, funkciji parlamenta, poslanicima i uopšteno o zakonodavnom procesu. Tokom proteklog vremena, ciljevi parlamentarnih vebsajtova su postali složeniji i izazovnijii. Bilo je potrebno objaviti kopije tekstova predloga zakona, podatke o raspravama o predlozima zakona, izvještaje o sjednicama Skupštine i odbora itd.

Danas je ključno pitanje kako učiniti informaciju o dešavanjima u parlamentu dostupnom na što brži način i u formatu koji omogućava ponovno korišćenje te informacije od strane spoljnih korisnika, bilo da se radi o građanima, predstavnicima medija ili specifičnim organizacijama koje objavljene podatke dalje obrađuju. Cilj je učiniti rad zakonodavnih organa efikasnijim, poboljšati komunikaciju sa građanima, kao i unaprijediti znanje o parlamentarnim procesima, što se postiže obezbjeđivanjem nesmetanog pristupa informacijama.

U izradi inovirane Internet prezentacije nastojali su se uvažiti najviši standardi parlamentarnih sajtova razvijenih zemalja u pogledu sadržine i strukture. Inovirana prezentacija pruža više sadržaja, koji su strukturirani tako da korisnik lako i brzo (sa tri "klika") može doći do svake informacije. Kroz mnoge tekstove su korišćeni hiperlinkovi da bi korisnik sa više mjesta mogao doći do istog dokumenta.

Imajući u vidu da građani danas posebno zanimanje pokazuju za svakodnevni red poslanika, kroz vebsajt su građanima obezbjeđeni ne samo pristup osnovnim podacima o poslanicima i informacijama o radu radnih tijela i Skupštine, već i pristup fonografskim zapisima svih debata u Skupštini, listing glasanja koji omogućava praćenje kako je koji poslanik glasao ili pregled zarada poslanika, što je preporučeni standard koji ima tek određeni broj parlamentarnih sajtova. Takođe, Internet prezentacija je inovirana tako da pruži što veću mogućnost dvosmjerne komunikacije između poslanika i građana, kao i između Skupštine i svih zainteresovanih. Imajući u vidu da priroda parlamenta nalaže da parlamentarni vebsajt bude otvoren za interakciju sa građanima, inovirani sajt obezbjeđuje alate koji podstiču dijalog između građana i njihovih izabranih predstavnika o pitanjima koja ih se tiču. Na sajtu su dostupne e-mail adrese svih poslanika, a korisnici mogu da se jednostavno i brzo obrate poslanicima, slanjem pitanja i komentara, predlaganjem amandmana, kao i da se prijave za sadržaje koje žele da dobijaju redovno na svoju mail adresu. Na ovaj način, doprinosi se daljem poboljšanju zakonodavnog sistema čije su karakteristike transparentnost, otvorenost, odgovornost i efikasnost.

Od 20. do 31. maja 2013. godine, vebsajt Skupštine je posjećen ukupno 7976 puta, od čega je bilo 3533 jedinstvenih posjeta. Prosječno vrijeme provedeno na sajtu bilo je 00:06:34. Takođe, u navedenom periodu bilo je ukupno 40056 posjeta stranicama, od čega je 27356 jedinstvenih posjeta. Prosječno vrijeme provedeno na jednoj stranici sajta bilo je 00:01:38.

Posjete novom vebsajtu ostvarene su iz ukupno 57 zemalja, među kojima su zemlje regiona, ali i Francuska, Sjedinjene Američke Države, Njemačka, Belgija, Rusija, Indija, Kanada, Češka Republika, Saudijska Arabija i Kina.

Na vebsajtu su dostupni svi akti koji prethode usvajanju predloga zakona i drugih akata (izvještaji odbora, amandmani na predloge zakona itd.). Putem online streaming-a, svi zainteresovani mogu uživo pratiti sjednice Skupštine i biti informisani o najnovijim odlukama poslanika. Nakon sjednice, objavljuju se listinzi glasanja svih poslanika za sve tačke dnevnog reda. Sadržaj sajta obogaćen je i detaljnijim i bolje strukturiranim informacijama o procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, kao i o ulozi Skupštine u tom procesu.

IZ ISTORIJE CRNOGORSKOG PARLAMENTARIZMA



PRAVILNIK O VAROŠKIM OPŠTINAMA

25. novembar / 7. decembar 1899.

PRAVILNIK

Varoške Opštine prema naređenju čl. 24. Uredbe varoških opština od 23. aprila 1899. godine

I-vi DIO OSNOVNA PRAVILA

Čl. 1.

Kancelarija opštinska otvorena je svaki dan osim Neđelja i svečanih dana svu godinu od 9-12 pred podne, a od Đurđev-dana do Mitrov-dana od 3-4 po podne, a od Mitrov-dana do Đurđev-dana od 2-4 po podne.

Čl. 2.

I u dane, kad je Kancelarija zatvorena, može Predsjednik skupiti odbor, a najmanje dva odbornika, da riješe koji hitni posao.

Čl. 6.

Kako predsjednik, tako i odbornici i činovnici dužni su strogo držati tajnu kancelarijskog službovanja.

Ko bi od njih prestupio platiće za prvi put globu od 20 fiorina, a drugi put, bio predsjednik ili odbornik prestaje biti članom uprave, bio činovnik biće lišen službe.

U oba slučaja odgovaraju za sve slučajne posljedice.

Uprava Opštine Varoši
Broj 1183.

Cetinje, 25. Novembra 1899. god.

Viđen, odobren i potvrđen u

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH DJELA

(M.P.)

Iz Pravilnika varoške opštine prema naređenju člana 24. Uredbe varoških opština od 23. aprila 1899. godine, Cetinje 1899. godine

Pavićević, B., Raspopović, R., ur. *Crnogorski zakoni 1796-1916*, knj. II, Podgorica, Istorijski institut Crne Gore, 1998, str. 438-445.

IZ GALERIJE PARLAMENTA

Tomo Pavićević, Bez naziva

Tomo Pavićević predstavlja specifičnu pojavu u savremenom crnogorskom slikarstvu i pripada onom redu umjetnika koji čitavog života stvaraju jednu sliku, posvećenu odnosu života i smrti i njihovom smislu, osobenim ekspresivnim jezikom oživotvorujući metafizičke vizije.

Crtežom, za koji likovna kritika smatra da je maestralan, realizovanim u različitim materijalima, najčešće kombinovanom tehnikom na medicinskom papiru, ističe deformaciju, razorenost, rastočenost i ružnoću, u službi zla i smrti.

Pavićević je rođen 1952. godine u Podgorici. Za sobom ima 25 izložbi u zemlji i inostranstvu i dobitnik je brojnih prestižnih nagrada.



KALENDAR



9. maj

- Generalni sekretar Skupštine Crne Gore Damir Davidović, ambasadorica Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u Crnoj Gori Nj. E. Ketrin Najt Sends i direktorka Britanskog savjeta u Crnoj Gori Vanja Madžgalj uručili su zaposlenima u Službi Skupštine, polaznicima stručnog usavršavanja u zajedničkom projektu Skupštine Crne Gore, Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva i Britanskog savjeta, priručnike za samostalni nastavak usavršavanja. Ovim je i zvanično završena posljednja faza projekta jačanja administrativnih kapaciteta crnogorskog parlamenta, koji je uspješno završilo više od četrdeset polaznika u prethodne dvije godine, koliko je projekat ukupno trajao.



10. maj

- Generalni sekretar Parlamenta Grčke Atanasios Papaioanu boravio je u zvaničnoj posjeti Skupštini

Crne Gore. Tim povodom, sastao se sa generalnim sekretarom Skupštine Crne Gore Damirom Davidovićem, predsjednikom Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Aleksandrom Damjanovićem i članovima Odbora za evropske integracije Jovanom Martinovićem i Dritanom Abazovićem. Generalni sekretar Parlamenta Grčke posjetio je i demokratske radionice Skupštine Crne Gore, gdje je imao priliku da razgovara sa učenicima OŠ „Bajo Pivljanin“ iz Plužina.

- Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Suljo Mustafić učestvovao je na sastanku potpredsjednika parlamenta zemalja potpisnica Dejtonskog sporazuma, koji je održan u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Razgovarano je o Nordijskom modelu saradnje i mogućnostima njegove primjene u okviru razmatranja izvještaja i preporuka eksperata Igmanske inicijative. O potrebi jačanja regionalne saradnje govorili su potpredsjednik Skupštine Crne Gore Suljo Mustafić, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srbije Vesna Kovač i Gordana Čomić, kao i potpredsjednik Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Lazar Prodanović. U zaključku sastanka, kopredsjednici Igmanske inicijative za Srbiju Aleksandar Popov, za Crnu Goru Branko Lukovac i za Hrvatsku Zoran Pusić naveli su da bi zemlje regiona trebalo da usmjere svoju saradnju na ključne oblasti koje su dogovorene na sastanku, ističući kontrolu primjene zakonodavstva u oblasti zaštite životne sredine.

PARLAMENTARNI POJMOVNIK

POLITIČKA JEDNAKOST. „Uopšteno, politička jednakost podrazumeva jednaku raspodjelu političke moći i uticaja. Ona se može smatrati središnjim načelom demokratije zato što, bez obzira na to kako je „narod“ određen, obezbeđuje da svaki njegov pripadnik ima isti značaj: svi glasovi imaju jednaku težinu. Postoje dva načina shvatanja ovoga. Prema liberalno-demokratskoj teoriji, politička jednakost podrazumeva jednaku raspodelu političkih prava: prava glasa, prava na kandidovanje itd, što je često sažeto u načelu „jedan čovek – jedan glas; jedan glas vredi kao jedan“. Nasuprot tome, socijalisti politički uticaj dovode u vezu sa činocima kao što su kontrola nad privrednim resursima i pristup sredstvima za masovnu komunikaciju. Po tom gledištu, politička jednakost ne podrazumeva samo jednako pravo glasa, već i značajan stepen društvene jednakosti.“¹

¹ Endru Hejvud, *Politika*, Beograd, Clio 2004, str. 135

KALENDAR



11. maj

- Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak učestvovala je na međunarodnoj konferenciji „Ohridska inicijativa – jačanje 1325 zajednice u regionu“, koja je održana 11. i 12. maja u Ohridu, u organizaciji Beogradskog fonda za političku izuzetnost, uz podršku UN WOMEN. U okviru panela na kome se govorilo o primjeni Rezolucije 1325 SB UN u zemljama koje još uvijek nijesu usvojile akcioni plan za njenu primjenu, predsjednica Odbora Nada Drobnjak je predstavila iskustva Crne Gore. U radu konferencije učestvovali su eksperti iz sedam zemalja Zapadnog Balkana.

12. maj

- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić učestvovao je na Konferenciji predsjednika parlamenta zemalja Jadransko-jonske inicijative, koja je održana 12. i 13. maja u Sloveniji na Brdu kod Kranja. Teme Konferencije bile su: „Jadransko-jonska saradnja kao sredstvo za suočavanje sa zajedničkim izazovima i podsticanje približavanja zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji“ i „Formiranje evropskih makroregionalnih strategija i uloga Jadransko-jonske inicijative: uključenost i perspektive parlamentarne dimenzije Jadransko-jonske inicijative“. Predsjednik Krivokapić se tokom Konferencije susreo sa predsjednikom Državnog zbora Jankom Veberom i sa ministrom vanjskih poslova Slovenije Karlom Erjavcom.



13. maj

- Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Suljo Mustafić primio je predsjednika i članove udruženja „Društvo socijalne solidarnosti i kulture iseljenika Jugoslavije – Crne Gore“ – Bedria Gula, Ervina Ibara,

Hidajeta Demiroka, Avdia Akiša i Savaša Hercega. Iskazano je obostrano zadovoljstvo jačanjem odnosa Crne Gore i Turske na socijalnom i kulturnom planu i ukazano na potrebu daljeg rada na unapređenju tih odnosa.

- Predsjednik Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje dr Predrag Sekulić i zamjenica predsjednika Odbora prof. dr Jelisava Kalezić učestvovali su na Sastanku predsjednika odbora za životnu sredinu i energiju nacionalnih parlamenata država članica EU i Evropskog parlamenta, koji je održan u Dublinu. Tema sastanka bila je „Čista energija za budućnost“, sa posebnim osvrtom na održivu proizvodnju energije, novi Akcioni program životne sredine EU i napredak ostvaren u borbi protiv klimatskih promjena. Sastanak je organizovan u okviru parlamentarne dimenzije irskog predsjedavanja Savjetu EU u prvoj polovini 2013. godine.
- Predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Mevludin Nuhodžić i članovi Odbora Suljo Mustafić i Vasilije Lalošević sastali su se sa predstavnicima ekspertske grupe NATO-a. Sastanak je organizovan u okviru projekta „Izgradnja integriteta u oblasti odbrane i bezbjednosti“, na inicijativu ekspertske grupe NATO-a, koju je prosljedilo Ministarstvo odbrane. Predsjednik Odbora Mevludin Nuhodžić je istakao značaj usvajanja i dvogodišnje implementacije Zakona o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane, kojim su znatno proširena i ojačana ovlašćenja, ali i odgovornost Odbora, sa posebnim osvrtom na sprovođenje nadzorne uloge Skupštine. Na kraju sastanka je apostrofirano da cilj rada Odbora jeste da održi kontinuitet i profesionalno podigne kvalitet učešća Skupštine u reformskim procesima sektora odbrane i bezbjednosti, a posebno u oblasti demokratskog nadzora u realizaciji istog, kako bi Crna Gora što skorije ispunila potrebne standarde i postala punopravna članica NATO-a i EU.
- Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković učestvovao je na Sastanku o unapređenju ljudskih prava i zaštite manjina u Jugoistočnoj Evropi, održanom u Podgorici. Sastanak je organizovan u okviru zajedničkog projekta Savjeta Evrope i EU pod nazivom „Promocija i zaštita manjina u Jugoistočnoj Evropi“, u saradnji sa institucijom Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore. Sastanak je otvorio Suljo Mustafić, potpredsjednik Skupštine Crne Gore, a učesnike su pozdravili Šučko Baković, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore i Markus Jeger,

Bilten je dio programa „Otvoreni parlament“, koji za cilj ima povećanje transparentnosti rada Skupštine Crne Gore i učešća građana u parlamentarnim aktivnostima. Bilten uređuje Služba Skupštine.

KALENDAR



predstavnik Savjeta Evrope, supervizor regionalnog projekta „Unapređenje ljudskih prava i zaštita manjina u Jugoistočnoj Evropi“. Održana su dva panela: „Promocija i zaštita manjinskih prava u Crnoj Gori“ i „Uloga i rad manjinskih savjeta u Crnoj Gori“. Nakon izlaganja i diskusije, predstavljen je nacrt zaključaka.

- Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Suljo Mustafić govorio je na Sastanku o unapređenju ljudskih prava i zaštite manjina u Jugoistočnoj Evropi, organizovanom u Podgorici. U svom obraćanju, on je istakao da je poštovanje ljudskih prava i afirmacija različitosti u temeljima svakog slobodnog i demokratskog društva. Posvećen rad na institucionalnom jačanju zaštite ljudskih prava je obaveza svih segmenata društva, a prvi korak na tom putu je zakonska regulativa kojom se uređuje ova oblast.

14. maj

- Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak i članovi: Jovan Martinović, mr Branka Tanasijević, Zdenka Popović, Draginja Vuksanović i Ljerka Dragičević i članovi Odbora za bezbjednost i odbranu: Obrad Mišo Stanišić, Luid Ljubo Škrelja i Zoran Miljanić, sastali su se sa predstavnicima Globalne radne grupe za dijalog i medijaciju. Sastanak je organizovan sa ciljem razmjene mišljenja o Rezoluciji 1325 i njenoj primjeni u Crnoj Gori i regionu, kao i sagledavanja bezbjednosnih prilika i izazova za Crnu Goru i region Zapadnog Balkana. Zaključeno je da uključivanje žena u političko odlučivanje i pitanje bezbjednosti može donijeti trajne promjene u društvu i da je stoga unapređivanje rodne ravnopravnosti suštinski doprinos postizanju trajne stabilnosti i bezbjednosti u svijetu.



15. maj

- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić

razgovarao je u Briselu sa komesarom za proširenje i susjedsku politiku Štefanom Fileom o izazovima koji se nalaze pred Crnom Gorom. Sagovornici su izrazili očekivanje da će Parlament, kao i kod otvaranja pregovora, dati ključni doprinos, ovaj put kroz ustavne reforme i pokretanje anketnog odbora, ali da su potrebni konkretni rezultati i od strane drugih grana političkog sistema – sudske i izvršne.

16. maj

- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić, na poziv predsjednika Velike narodne skupštine Turske Džemila Čičeka učestvovao na XVIII EUREKA Interparlamentarnoj konferenciji u Briselu, o obezbjeđivanju adekvatnog finansiranja za inovacije u ekonomski izazovnim vremenima. Krivokapić i Čiček razgovarali su o realizaciji projekata od zajedničkog regionalnog interesa, usmjerenih na poboljšanje kvaliteta života naših građana. Naglasili su da jačanjem ekonomije naših zemalja jača i kredibilitet naše zajedničke politike integracija u Evropsku uniju, a investicije u infrastrukturu i energiju su polazna tačka daljeg sveobuhvatnog ekonomskog razvoja Zapadnog Balkana. Posjetu Evropskom parlamentu predsjednik Krivokapić iskoristio je i za sastanke sa članovima odbora Evropskog parlamenta zaduženih za budžet, monetarne i finansijske poslove, tokom kojih je dogovoreno i prisustvo Skupštine Crne Gore na predstojećim interparlamentarnim konferencijama, na kojima će EP i nacionalni parlamenti dva puta godišnje usaglašavati nacionalne ekonomske i monetarne politike.
- Članovi Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu održali su sastanak sa predstavnicima GIZ-a – Njemačke organizacije za međunarodnu saradnju. Na sastanku je bilo riječi o budućem učešću i saradnji predstavnika Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu u okviru Otvorenog regionalnog fonda za jugoistočnu Evropu – projekat „Pravna reforma“. Navedeni projekat predstavio je dr Tomas Mejer, koji je tom prilikom istakao da je cilj projekta uključivanje institucija Crne Gore koje se bave pravosuđem u regionalnu pravosudnu mrežu. S druge strane, predstavnici GIZ-a upoznati su sa strukturom Odbora, njegovim nadležnostima kao i budućim aktivnostima Odbora u odnosu na

Bilten je dio programa „Otvoreni parlament“, koji za cilj ima povećanje transparentnosti rada Skupštine Crne Gore i učešća građana u parlamentarnim aktivnostima. Bilten uređuje Služba Skupštine.

KALENDAR



oblast pravosuđa. Sastanku su prisustvovali Snežana Jonica, zamjenica predsjednika Odbora i predstavnici službe Odbora.

- Predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Aleksandar Damjanović sastao se sa predstavnicima Misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koju je predvodio Nadem Ilahi, šef Misije za Crnu Goru. Sastanku je prisustvovao i Asim Husain, zamjenik direktora Odjeljenja za Evropu MMF-a. Na sastanku je bilo riječi o tekućoj ekonomskoj situaciji, fiskalnim rizicima, poreskoj politici, fiskalnoj konsolidaciji prihodne i rashodne strane budžeta i potrebi smanjenja sive ekonomije. Razmijenjeni su i stavovi povodom strateških investicionih i infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori i ukazano na značaj ulaganja u energetski sektor za ukupan napredak crnogorske ekonomije.
- Delegacija, u čijem su sastavu bili potpredsjednik Skupštine Crne Gore Suljo Mustafić, poslanici Zoran Vukčević, Srđan Perić, Obrad Gojković, Zdenka Popović, Draginja Vuksanović i Fatmir Đeka, kao i predsjednik Opštine Ulcinj Nazif Cungu i predsjednica SO Herceg Novi Danijela Đurović, bila je u posjeti političkom i vojnom sjedištu NATO-a u Briselu i Monsu, 16. i 17. maja. Poslanici Skupštine razgovarali su u političkom sjedištu NATO-a sa Josefom Mansom, zamjenikom stalnog predstavnika Misije SAD-a pri Sjevernoatlantskom savezu, kao i drugim zvaničnicima Alijanse. U vojnom sjedištu *SHAPE*, u gradu Monsu, poslanici Skupštine su se upoznali sa vojnim aspektom funkcionisanja NATO saveza i njegovih partnera. Delegacija se posjetila i stalnu Misiju Crne Gore pri NATO-u u političkom sjedištu u Briselu, kao i stalno vojno predstavništvo Crne Gore u Monsu.

17. maj

- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić čestitao je stupanje na dužnost ambasadoru Vincencu del Monaku i pohvalio doprinos koji je snaženju odnosa Crne Gore i Italije dao njegov prethodnik ambasador Serđo Barbanti. On je zahvalio Vladi Italije na podršci u procesu evropskih integracija Crne Gore i regiona, kao i na promovisanju NATO politike „otvorenih vrata“. Predsjednik Krivokapić je istakao da je jačanju saradnje u

oblasti pravosuđa doprinijela posjeta delegacije Ministarstva pravde Italije Podgorici u martu 2013. godine, te je pohvalio saradnju dvije zemlje u oblastima unutrašnjih poslova i borbe protiv organizovanog kriminala.

- U ime Skupštine Crne Gore, u radu Proljećnjeg zasijedanja Parlamentarne skupštine NATO-a, održanog od 17. do 20. maja u Luksemburgu, učestvovali su stalni članovi delegacije Skupštine Crne Gore pri PS NATO Borislav Banović i Obrad Mišo Stanišić, kao i poslanik Vasilije Lalošević. Proljećnje zasijedanje okupilo je oko 300 parlamentaraca iz Sjevernoatlantskog saveza i partnerskih zemalja.



- U okviru projekta „Otvoreni parlament“, čiji je cilj jačanje veza parlamenta i građana, posebno mladih, predstavnici Crnogorskog udruženja studenata političkih nauka (MAPSS) posjetili su Skupštinu Crne Gore.

18. maj

- Predsjednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Miodrag Vuković i član Odbora Dritan Aba-zović prisustvovali su svečanostima povodom Dana nezavisnosti Crne Gore, koje je organizovao u Dortmundu Savez crnogorskih asocijacija Njemačke, pod pokroviteljstvom Generalnog konzulata Crne Gore u Frankfurtu.

20. maj

- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić primio je Horhea Kapitaniča, guvernera Provincije Čako u Republici Argentini, koji je prvi put boravio u zemlji svojih predaka. Guverner Kapitanič zahvalio je predsjedniku

KALENDAR



Krivokapiću na toploj dobrodošlici, pozivajući ga da početkom oktobra posjeti Argentinu. Zajednička je ocjena da bi trebalo jačati veze između Crne Gore i Argentine, uspostaviti saradnju između parlamenata dviju zemalja, podsticati veze između privrednika i investitora, povećati robnu razmjenu i drugo.



- Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak i članice Odbora Draganja Vuksanović, doc. dr Branka Bošnjak i Zdenka Popović učestvovala su na petodnevnoj Dunavskoj parlamentarnoj konferenciji pod pokroviteljstvom Martina Šulca, predsjednika Evropskog parlamenta, održanoj od 20. do 25. maja u organizaciji Dunavskog centra za kompetenciju i GIZ-a. Konferencija je okupila više od sto učesnika iz preko deset evropskih zemalja. Članovi Evropskog parlamenta i Skupštine Crne Gore, parlamenata Srbije, Rumunije, Bavarije, Regiona Bratislave i Beča usvojili su Inicijativu Dunavske parlamentarne mreže. Pored parlamentaraca, učesnici konferencije su bili i drugi društveni politički akteri zainteresovani za sprovođenje Dunavske strategije Evropske unije.

21. maj

- U funkciji je inovirana internet prezentacija Skupštine Crne Gore. Sajt je redizajniran i sadržinski znatno obogaćen, realizovan vlastitim kapacitetima, u skladu sa aktuelnim tehničkim dostignućima, značajno uvećanim parlamentarnim aktivnostima i potrebama građana.
- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić tradicionalno je povodom 21. maja, Dana nezavisnosti Crne Gore, uz vojne počasti, položio lovorov vijenac na Njegošev spomenik na Jezerskom vrhu na Lovćenu. Nakon toga, održan je tematski

Šednik na gumnu: „200 godina od rođenja državotvorca i pjesnika“, a predsjednik Krivokapić je, nakon uvodne besjede, razgovarao sa studentima Pravnog fakulteta i Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore, Fakulteta pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica i Pravnog fakulteta Univerziteta Mediteran.



23. maj

- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić učestvovao je na ceremoniji obilježavanja 150 godina od osnivanja radničkog pokreta i socijaldemokratije u Evropi, koja je organizovana u Lajpcigu. Ceremoniji su prisustvovali kancelarka Njemačke Angela Merkel i predsjednik Bundestaga Norbert Lamert, kao i više od 80 predsjednika država, vlada i lidera socijaldemokratskih partija iz čitavog svijeta. Na skupu su govorili predsjednik Njemačke Joakim Gauk i predsjednik Francuske François Oland, a ceremoniju je zatvorio predsjednik njemačkog SPD-a Sigmar Gabriel. Predsjednik Krivokapić je u Lajpcigu učestvovao i na Liderskom sastanku Partije evropskih socijalista. Učesnici liderskog sastanka raspravljali su o pripremama evropske ljevice za predstojeće evropske izbore 2014. godine i zajedničkom kandidatu za predsjednika Evropske komisije ispred Partije evropskih socijalista.

24. maj

- Predstavnicima Crnogorskog udruženja studenata političkih nauka (MAPSS) posjetili su Skupštinu Crne Gore, u okviru programa „Otvoreni parlament“. Studenti su upoznati sa istorijatom crnogorskog parlamentarizma, organizacijom i strukturom Skupštine Crne Gore, njenim nadležnostima i funkcijama. Tom prilikom bilo je

KALENDAR



riječi i o funkcionisanju skupštinskih radnih tijela i poslaničkih klubova. Pored Velike sale, studenti su bili u mogućnosti da vide i galeriju fotografija svih predsjednika Skupštine Crne Gore od 1906. do danas, kao i kolekciju crnogorskih dinastičkih grbova i primjerke skupštinske umjetničke zbirke.

26. maj

- Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Suljo Mustafić učestvovao je na Konferenciji predsjednika parlamenata Procesu saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEEC PD), koja je u okviru makedonskog predsjedavanja ovoj inicijativi održana od 26. do 28. maja u Ohridu.



28. maj

- Presentacija nacrtu analize „Proces donošenja i koordinacije javnih politika u Crnoj Gori“, koji je sačinila SIGMA (Program podrške unapređenju sistema državne uprave u zemljama Centralne i Istočne Evrope) održana je u Skupštini Crne Gore. Nalaze analize, sa posebnim osvrtom na Skupštinu Crne Gore, predstavili su predstavnici SIGMA-e Klaus Gec, ekspert za kapacitete parlamenata i Klas Klaas, ekspert za parlamentarna pitanja. U dijelu koji se odnosi na Skupštinu Crne Gore, analiza je usmjerena na zakonodavni postupak, sprovođenje kontrolnih aktivnosti, postupak donošenja budžeta i proces pristupanja Evropskoj uniji. Na prezentaciji su učestvovali predsjednik Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Rifat Rastoder i članice Odbora Azra Jasavić i Snežana Jonica, predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Aleksandar Damjanović i član Zakonodavnog odbora Srđan Perić, kao i rukovodioci organizacionih jedinica Službe Skupštine

Crne Gore. Takođe, generalni sekretar Skupštine Crne Gore Damir Davidović se sastao sa predstavnicima SIGMA-e, a tema razgovora bili su nalazi i preporuke sadržani u nacrtu analize, prvenstveno oni koji se tiču Službe Skupštine. Konačna verzija analize SIGMA biće pripremljena u junu tekuće godine.



29. maj

- Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Suljo Mustafić učestvovao je na Drugom svjetskom forumu o interkulturalnom dijalogu koji je održan u Bakuu od 29. maja do 1. juna. Forum je organizovalo Ministarstvo kulture i turizma Vlade Republike Azerbejdžan, u saradnji sa Organizacijom za obrazovanje, nauku i kulturu Ujedinjenih nacija (UNESCO), Alijansom civilizacija UN-a, Svjetskom turističkom organizacijom UN-a, Savjetom Evrope i organizacijom ISESCO.

30. maj

- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić razgovarao je sa Nj. E. Pijusom Fišerom, ambasadorom Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori, kao i sa Andreasom Lamealom, poslanikom njemačkog Bundestaga. Sagovornici su razmijenili mišljenja o trenutnoj političkoj situaciji u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na ključne zadatke koji državu očekuju u pregovorima sa Evropskom unijom. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić poručio je sagovornicima da Skupština predano radi na postizanju dogovora oko prioritarnih pitanja za državu, i ocijenio da je puna posvećenost političkoj i ekonomskoj stabilnosti cilj kome se teži, a za koji je neophodna vladavina prava.

Bilten je dio programa „Otvoreni Parlament“, koji za cilj ima povećanje transparentnosti rada Skupštine Crne Gore i učešća građana u parlamentarnim aktivnostima. Bilten uređuje Služba Skupštine.